

DPS

DEMOKRATSKA PARTIJA
SOCIALISTA CRNE GORE

POSLANICKI KLUB

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku

81000 Podgorica
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

tel: 020/ 242 161

faks: 020/ 247 572



CRNA GORA

SKUPŠTINA CRNE GORE | ub.dps@skupstina.me

PRIMLIENO:	4. IV	20 14	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	04-2/13-2/7		
VEZA:	Datum,		
EPA:	321 XXV		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

Na osnovu čl.148 st.1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na **Prijedlog Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza**, podnosimo sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 1 u stavu 1 riječi: „a u cilju sprječavanja kašnjenja u izmirenju novčanih obaveza“ zamjenjuju se riječima: „, u cilju spječavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku“

O b r a z l o ž e n j e

Ovim amandmanom se mijenja izraz dat u predlogu zakona i upotrebljava prikladniji izraz u kontekstu ovog člana.

AMANDMAN 2

U članu 2 stavu 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„Javni sektor obuhvata direktne i indirektno korisnike budžetskih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem; privredna društva i pravna lica koja vrše poslove od javnog interesa u kojima država, odnosno jedinica lokalne samouprave posjeduje više od 50% akcija odnosno udjela u privrednom društvu; privredna društva i pravna lica u kojima više od polovine članova organa upravljanja tog privrednog društva čine predstavnici državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave“

O b r a z l o ž e n j e

Ovim amandmanom vrši se preciznije definisanje javnog sektora, na način da se obuhvate sva privredna društva i pravna lica koja su povezana sa državom, odnosno jedinicom lokalne samouprave.

AMANDMAN 3

U članu 3 stav 3 mijenja se i glasi:

„ Izuzetno od stava 1 i 3 ovog člana, privredni subjekti razvrstani u kategoriju malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, mogu ugovorom predvidjeti i duži rok izmirenja novačane obaveze, ali on ne može biti duži od 90 dana, pod uslovom da nije riječ o malom pravnom licu koje je povezano sa srednjim ili velikim pravnim licem u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva”.

O b r a z l o ž e n j e

Ovim amandmanom vrše se izmjene pojedinih izraza, kako bi norma bila jasnija.

AMANDMAN 4

U članu 3 stav 6 mijenja se i glasi:

“Rok za izmirenje novčanih obaveza iz stava 1 i 3 počinje da teče od:

- 1) dana kad je dužnik primio fakturu, odnosno drugi zahtjev za plaćanje od povjerioca koji je ispunio svoju ugovornu obavezu
- 2) dana kada je povjerilac ispunio svoju obavezu:
 - ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan prijema fakture ili odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili
 - ako je dužnik primio fakturu ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije nego je povjerilac ispunio svoju obavezu
- 3) dana od dana isteka roka za pregled predmeta obaveze ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka tog roka, u skladu sa ugovorom.”

O b r a z l o ž e n j e

Ovim amandmanom vrši se preciziranje pojedinih rokova kako bi norma bila jasnija, odnosno kako u praksi ne bi dolazilo do nedoumica

AMANDMAN 5

U članu 3 stav 7 mijenja se i glasi:

“ Rok za pregled obaveza iz stava 6 tačka 3 ovog člana ne može biti duži od 30 dana od dana prijema robe ili izvršene usluge, osim, ako je to opravdano u posebnim slučajevima, ugovorne strane mogu ugovoriti i duži rok.”

O b r a z l o ž e n j e

Ovim amandmanom vrši se pravno tehničko usklađivanje sa prethodnim amandmanom.

AMANDMAN 6

U članu 4 poslije stava 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

“ Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju kada je dužnik Fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnik sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, može se ugovorom predvidjeti i duži rok izmirenja novačane obaveze, ali on ne može biti duži od 90 dana”

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da se Direktivom EU koja reguliše ovu oblast, dozvoljava produženje rokova za izmirenje novčanih obaveza kada je u pitanju zdravstveno osiguranje, to se ovim amandmanom predviđa produženje roka za izmirenje novčanih obaveza ako je dužnik Fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnik Fonda za zdravstveno osiguranje, najduže do 90 dana.

AMANDMAN 7

U članu 7 stavu 3 poslije riječi “ 60 dana” umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju sledeće riječi: “odnosno 90 dana kada je dužnik Fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnik sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje”

O b r a z l o ž e n j e

Ovim amandmanom vrši se usklađivanje sa prethodnim, a u dijelu koji se odnosi na odredbe koje se tiču ništavosti odredbi ugovora.

AMANDMAN 8

Član 11 mijenja se i glasi: mijenja se I glasi:

“Novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 10000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne izmiri novčane obaveze u rokovima utvrđenim ovim zakonom (član 3 i 4)

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 2000 eura.”

O b r a z l o ž e n j e

Propisivanje novčanih kazni regulisano je Zakonom o prekršajima, te se ovim amandmanom vrši usklađivanje sa ovim Zakonom.

A M A N D M A N 9


U članu 15 brišu se riječi "a primjenjivaće se od 01.januara 2014 godine"

O b r a z l o ž e n j e


Imajuću u vidu da je Zakon podnešen u proceduru u novembru 2013 godine, ovaj dio norme je neophodno brisati.

POSLANICI


Radovan Obradović



Veljko Zarubica



Marta Šćepanović



Nikola Gegaj

